

LEFAPHA LA THUTO LA GAUTENG

DITLHATLHOBO TSA MAKGAOLAKGANG

POSSIBLE ANSWERS FOR : SETSWANA PUO YA BOBEDI
PAMPIRI YA BOBEDI
(Seemogodimo)

KAROLO YA A**POTSO YA 1
MABOKO****SELELO SA MMOKI: M.C.D. MOGOTSI**

- | | | |
|--------|--|-------------------|
| 1.1 | Matlhotlhapelo a lorato | (1) |
| 1.2 | Lorato lo lo kgesitsweng | (2) |
| 1.3 | Ka mela diphuka jaaka motlhodi wa phefo. | (2) |
| 1.4 | Tshwantshiso | (2) |
| 1.5 | Ke ena a mo gomotsang / a mo sedimosetsang tsa botshelo. | (2) |
| 1.6 | Leobu / Lebodu | (1) |
| 1.7 | Bo fetogafetoga | (2) |
| 1.8 | Tlhatlhagano | (2) |
| 1.9 | Dumela | (1) |
| | Dumela | (1) |
| 1.10 | | |
| 1.10.1 | Motho yo mosesane | (1) |
| 1.10.2 | Go lebelelwa maswe | (1) |
| 1.10.3 | Morwalo/boima/mathata | (1) |
| 1.10.4 | Go gopola ngwana le mmaagwe | (1) |
| 1.11 | Tonki | (1) |
| 1.12 | | |
| 1.12.1 | Lwa re ditonki tsa kajeno ... (mola6) | |
| 1.12.2 | Tonki e thibelwa go leba ka fa thoko fa e golegwa (mola 9) | |
| | E laolwa ka ditomo fa e golegilwe (mola 10) | Tse pedi fela (4) |

1.13		
1.13.1	Go gobelwa fela e se na molato	(2)
1.13.2	E kgobolwa mekwatla ka logong	(2)
1.13.3	E tsenngwa ditshipi molomong	(2)
1.14		
1.14.1	Tshwantshanyo	(1)
1.14.2	Go golegwa jaaka kgomo	(2)
1.15	O kaya gore phologolo e e tla bua ka ga kutlobotlhoko ya yona.	(2)
1.16	Go thusa	(1)
1.17.1		
1.17.1	Tihatlhagano	(1)
1.17.2	Mme: Mme	(1)
1.18	Barerui / Batho ba ba e ruileng	(1)

KAROLO YA B

POTSO 2 TERAMA

DINTSHONTSO TSA LERATO: L.D. RADITLADI

2.1		
2.1.A	Rrekgosi	(1)
2.1.B	Sakoma	(1)
2.1.C	Mmadiphefo	(1)
2.2	Ke ditsala	(2)
2.3	La go ipuelela mo lekgarebeng leo a le ratang.	(2)
2.4	Mothofatso	(1)
2.5	Sakoma a rakane le lekgarebe le a le ratang	(2)
2.6	Mmamotia	(1)
2.7	Go tsamaya o sa dire mokgwasa	(2)
2.8	Go letsa sebintsolo	(1)
2.9	Ke fa a utlwa gore mosadi yo a ntseng a mo eletsa a mo emetse.	(2)
2.10	Ee, re batho rotlhe. Mongwe le mongwe o tla neela maikutlo a gagwe	(2)
2.11	Go kgatla maikutlo a modiragatsi C.	(2)
2.12	Kalafi	(1)
2.13	O ne a bona mokgwa o a tlang a sia ka one / e bile o a mo rata.	(1)

- 2.14 Morongwa wa ga Kalafi (1)
- 2.15 O ratana le ena (1)
- 2.16
- 2.16.1 Mmamotia
- 2.16.2 O tshaba Sakoma ka ntlha ya fa a siile kwa a mo tlogetseng teng le ka ntlha ya fa a sa tihole a mo rata. (2)
- 2.17 Ntlo ya bogosi. Morafe wa gagwe ga o rate batho ba bua / o eletsa go godisa morafe wa gagwe. / Mogang a bua, batho ba tla akola. (3)
- 2.18 Phogwana (2)
- 2.19
- 2.19.1 O siame (2)
- 2.19.2 O na le maikarabelo / ke seelele. (2)
- 2.20 O na le kgatlhego mo go B (2)
- 2.21 Marama a mantle / matlho – dinaledi, sehuba – rota sa nare ... (1)
- 2.22 Ke utlwa pelo ya me mo teng e betsa / Mola 27 (2)
- [40]

KAROLO YA C

POTSO 3 PADI

MASAIKATEGANG A MAGODIMO

- 3.1 Khuduga (1)
- 3.2 Marakanelong a ditsela (2)
- 3.3 O ne a iphokisa phefo. (2)
- 3.4 Ba ne ba rata go mmolaya ka go mo thiposetsa kwa tlase ga moratho. Go timetsa motlhala wa polao ya ga rragwe. (4)
- 3.5 Go mo sala morago (2)
- 3.6
- 3.6.1 Rrankelenyane (1)
- 3.6.2 Lebogang (1)
- 3.7 Ke ditsala (1)
- 3.8
- 3.8.1 Bokwaladikgang (1)
- 3.8.2 Mmakamogale (1)

3.9	Bopodisi	(1)
3.10	Go batlisisa ka ga loso la rraagwe / Go senola masaikategang	(2)
3.11	Ee	(1)
3.12	E e okangweng ke thaba/ntlo e go dulang dinokwane	(1)
3.13	Ba batla molwetse wa bolwetse jwa lehuba	(2)
3.14	Rrankelenyane	(1)
3.15	Setšhele	(1)
3.16	Nnyaya Lekgarebe le ba le fitlhetseng le ne la ba itsise fa le sa itse motho wa leina leo.	(2)
3.17	O ne a netefatsa palo ya ntlo ka ntlha ya fa lekgarebe le ne le itatola motho yo o batliwang.	(2)
3.18	Gonne o fitlha/suba Rrankelenyane wa senokwane.	(2)
3.19	Lekgarebe	(1)
3.20		
3.20.1	Ga a na maitseo	(2)
3.20.2	Ga a na nnete	(2)
3.21	O ratana le motho yo o batliwang.	(2)
3.22	Banni ba yona ba ne ba dira bosigo ba robala motshegare	(2)
		20+20 = [40]

KAROLO YA D

POTSO 4

4.1	Ga twe e rile / Bogologolo tala	(2)
4.2	Moopana	(1)
4.3	O ne a tsalwa / a tlhaga go se monate	(2)
4.4	Mosadi o ne a laelwa ke monnamogolo mongwe go kgetla dithupa tse tlhano tse di tlhamaletseng mme a di bee ka fa tlase ga nkgwana sebaka sa malatsi a le matlhano. Morago ga malatsi a matlhano bana ba ne ba tlhagelela.	(4)
4.5	Tumelo	(2)
4.6	Dijo	(1)
4.7	Go mmatlela ngwana go fitlhella se mo isa gae.	(2)

4.8			
4.8.1	Matlhajana		(2)
4.8.2	Segatlhamelamasisi		(2)
4.9	Go baa pelo go ka tswela motho mosola / Fa o tlhagisa mathata a o nang nao o tla bona thuso / Tsholofelo ga e tlabise ditlhong.		(2)
4.10	Mothofatso		(2)
4.11	Diphologolo di a bua, di a opela		(2)
4.12	Mokokoeyana		(1)
4.13	Go lala ka fa tlase ga sona		(1)
4.14	Tlholwe		(1)
4.15	Mmutle		(1)
4.16	Marago a yona a ne a le mahibidu		(2)
4.17	E ne ya opela		(1)
4.18			
4.18.1	Bana ba reetse ka tlhoafalo / Ba se otsele	} Tse pedi fela	(2)
4.18.2	Ba nne le seabe / Ba ithute dipina tsa setso / Ba tsee karolo		(2)
4.19	Boferefere		(2)
4.20	Go e bolaya		(1)
4.21	Nnyaya. Mmutla o ne a falola ka go sutlha mo gare ga dirope tsa ga Tshwene		(2)

[40]

KAROLO YA E**POTSO 5
DIKGANKHUTSWE****MMUALEBE: R.M. MALOPE**

5.1	O nkutlwe		(1)
5.2	Mogatsa Mofeti Matlapeng / Morwadia Ketlamoreng		(1)
5.3	Mofeti Matlapeng		(1)
5.4	O ne a swa		(2)
5.5	Pekwa		(1)

- 5.6 O tshaba maikarabelo / o utswile sejanaga sa Kedisaletse (2)
- 5.7 Ga a ka a dirisa dithibelapelegi (2)
- 5.8
- 5.8.1 Nnyaa (1)
- 5.8.2 O ne a feleletsa a le kwa bookelong mme koloi e a nang nayo ya jewa ke molelo (3)
- 5.9 Lebolelamading (1)
- 5.10 Ke go robala le moswagadi (2)
- 5.11
- 5.11.1 A ka go tsietsa / A go ruta magokonyane (1)
- 5.11.2 O ne a fetola 'Chev' Datsun E-20 (2)
- 5.12 Morongwe (1)
- 5.13 Go se fele pelo (2)
- 5.14 Mogokgo (2)
- 5.15 O ne a ise a duelwe lobaka la dikgwedi tse tharo (2)
- 5.16 Nnyaya (1)
- 5.17
- 5.17.1 Dipampiri tsa gagwe di ne di sa tsamaisiwa (2)
- 5.17.2 Madi a gagwe ga a ka a fitlha jaaka a ne a solofetse (2)
- 5.17.3 O ne tshwanelwa ke go a ipatlela (2)
- 5.18 Dikgwedi tse thataro. (2)
- 5.19 O ne a ikisa kwa diofising tsa Lefapha la Thuto mo a thusitsweng ke mongwe yo o neng a mo itse, ba tsene sekolo mmogo. (2)
- 5.20 Go sekegela dilelo tsa bathapiwa le go ba tsaya tsia / Go neelana ka thuso e ke e thapetsweng ka bonako jo bo kgonegang. (2)